



1. Za kolo sa slike izračunati struju $i_1(t)$.



Rešenje:



Primjernom drugog Kirhohovog zakona nad konturama μ_1 i μ_2 dobijamo sistem jednačina:

$$2 + 2i_2 + 5(i_2 - i_1) - 2i_1 = 0$$


$$6 - 3i_2 - 5(i_2 - i_1) - 4i_2 = 0$$

Rešavanjem sistema dolazimo do rešenja:


$$i_1 = 1.347A$$

$$i_2 = 1.061A$$

2. Odrediti pokazivanje voltmetra u kolu sa slike.



Rešenje:



$$V_+ = V_- = V_i = 0$$


Primjenom metoda potencijala čvorova nad čvorovima č1 i č2 dobijamo sistem jednačina:

$$\left(\frac{1}{160k\Omega} + \frac{1}{480k\Omega}\right)V_1 - \frac{1}{480k\Omega}V_3 - \frac{1}{160k\Omega}V_2 = 0$$


$$\left(\frac{1}{16k\Omega} + \frac{1}{40k\Omega} + \frac{1}{160k\Omega}\right)V_2 - \frac{1}{160k\Omega}V_1 = \frac{2.5V}{16k\Omega}$$

Rešavanjem sistema jednačina dobijamo: $V_3 = -5V$

3. Za kolo sa slike izračunati struju $i_1(t)$.



Rešenje:




Primjenom drugog Kirhohovog zakona nad konturama μ_1 i μ_2 dobijamo sistem jednačina:

$$5 + 4i_2 + 4i_1 + 4i_2 + 4i_1 = 0$$


$$3 + 6i_1 + 4i_2 = 0$$

Rešavanjem sistema dolazimo do rešenja: $i_1 = -0.25A$

4. Odrediti pokazivanje voltmetra u kolu sa slike.



Rešenje:



Napon voltmetra jedan je potencijalu čvora 2.


$$V_+ = V_- = V_1 = -0.5V$$

Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo:

$$\left(\frac{1}{29k\Omega} + \frac{1}{116k\Omega} \right) V_1 - \frac{1}{116k\Omega} V_2 = \frac{1.2V}{29k\Omega}$$


$$V_2 = -7.3V$$

5. Primjenom metoda osnovnih presjeka odrediti struju i_x u kolu sa slike.



Rešenje:

Graf kola:



Matrica osnovnih presjeka:

$$Q_f = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{U} = \underset{\sim}{Q}_f^T \cdot \underset{\sim}{u}_T$$

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \end{bmatrix}$$

$$u_c = u_a - u_b$$

Sa slike se vidi da je:

$$u_b = -12V$$


$$u_a = -3i_x = -3 \frac{u_c}{2}$$

$$u_c = -3i_x + 12$$

Takođe, vidi se da je $u_c = 2i_x$, pa je rešenje:

$$i_x = \frac{12}{5} A$$

6. Odrediti struju ampermetra u kolu sa slike.



$$V_1 = 0V$$



$$V_2 = -5V$$

$$u = 0V$$

$$\frac{V_2}{3} = \frac{-V_3}{2}$$

$$i_A = \frac{V_3}{1K\Omega} = \frac{10}{3} mA$$

7. Primjenom metoda osnovnih presjeka odrediti napone svih grana u kolu sa slike, ako je $U_G = 10V$ a $I_G = 4A$.



$$Q_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g & h \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{U} = \tilde{Q}_f^T \cdot \tilde{u}_T$$

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \\ u_e \\ u_f \\ u_g \\ u_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \end{bmatrix}$$

$$u_e = u_c - u_d$$

$$u_f = u_b + u_c - u_d$$

$$u_g = u_a + u_b + u_c - u_d$$

$$u_h = u_a + u_b + u_c$$

Dodatne jednačine:

$$u_a = U_G$$

$$u_b = 4u_c$$


$$0.5u_d = 1.5u_c + 0.25u_f + u_g$$

$$I_G + u_c + 0.5u_d = 0$$

Rešavanjem sistema jednačina dobijaju se svi naponi u kolu:

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \\ u_e \\ u_f \\ u_g \\ u_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10V \\ -8.53V \\ -2.13V \\ -3.73V \\ 1.6V \\ -6.93V \\ 3.06V \\ -0.66V \end{bmatrix}$$

8. Izračunati napon voltmetra u kolu sa slike.



$$V_1 = 0$$


$$u = 0$$


$$i = \frac{-3V - 0}{5k\Omega} = -\frac{3}{5}mA$$

$$\Rightarrow -\frac{3}{5}mA = -\frac{V_3}{2k\Omega}$$

$$V_3 = \frac{6}{5}V$$

9. Primjenom metoda nezavisih struja odrediti struje svih grana u kolu sa slike.





$$\tilde{i} = \tilde{B}_f^T \cdot \tilde{i}_L$$

$$B_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \end{bmatrix} = \tilde{B}_f^T \cdot \begin{bmatrix} i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \end{bmatrix}$$

$$i_a = i_d - i_e + i_g$$

$$i_b = i_d - i_e + i_f$$

$$i_c = -i_f + i_g$$

Sa slike vidimo da je:

$$i_g = 1A$$

$$i_d = 3V$$

Dodatne jednačine dobijamo primjenom II Kirhohovog zakona:

$$v - 2i_e - 4i_f = 0 \Rightarrow i_d = 6i_e + 12i_f$$



$$2i_e - i_b = U_G = 3$$

$$2i_c - i_b - 4i_f = 0$$

Ovim je kompletiran sistem jednačina na osnovu kojeg se mogu dobiti sve struje u kolu.

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 171/8 \\ 71/4 \\ 29/8 \\ 123/4 \\ 83/8 \\ -21/8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

10. Primjenom metoda nezavisnih struja odrediti sve struje u kolu sa slike.



$$\tilde{i} = \tilde{B}_f^T \cdot \tilde{i}_L$$

$$B_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g & h \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \\ i_h \end{bmatrix} = B_f^T \cdot \begin{bmatrix} i_e \\ i_f \\ i_g \\ i_h \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} i_a &= i_e + i_h \\ i_b &= i_e + i_g + i_h \\ i_c &= -i_e - i_f - i_g - i_h \\ i_d &= i_f + i_g + i_h \end{aligned}$$

Sa slike vidimo da važi:

$$\begin{aligned} i_e &= 1A \\ i_f &= 1.5i_c \end{aligned}$$


Primjenom II Kirhohovog zakona dolazimo do dodatnih jednačina:

$$\begin{aligned} i_h - 4i_g &= 3 \\ 4i_g - 4i_h - i_c + 3i_d &= 0 \end{aligned}$$

Sistem je sada kompletan.

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \\ i_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -23/5 \\ -27/4 \\ 27/10 \\ -37/10 \\ 1 \\ 81/20 \\ -43/20 \\ -28/5 \end{bmatrix}$$

11. Odrediti pokazivanje ampermetra u kolu sa slike. Pokazivanje voltmetra je 4V.



U_V - napon voltmetra

$$V_1 = U_V = 4V$$

$$(1+0.5+0.5+0.5)V_1 - V_2 = U_G \Rightarrow V_2 = 10 - U_G$$

$$(0.5+0.5)V_2 - (0.5+0.5)V_1 = 0 \Rightarrow V_2 = V_1 = 4V$$

$$4 = 10 - U_G \Rightarrow U_G = 6V$$

$$V_3 - V_4 = 3V$$

$$V_3 = V_2 = 4V$$


II Kirhohov zakon:

$$-U_G + v + 4V = 0 \Rightarrow v = 2V$$

$$V_4 = 4V - 6V = -2V$$

$$I_A = \frac{V_4}{2\Omega} = -1A$$

12. Odrediti pokazivanje voltmetra u kolu sa slike.



Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo sledeće jednačine:

$$(0.5 + 0.5)V_2 - 0.5V_1 - 0.5V_4 = 0$$

$$(1 + 0.5)V_1 - 0.5V_2 = 1 + av \cdot 10^3$$

Takođe važi:

$$V_4 = 2K\Omega \cdot I_A = 2V$$

$$2V_3 - 2V_4 = 0 \Rightarrow V_2 = V_3 = V_4 = V_1 = 2V$$

Primjenom II Kirhohovog zakona dolazimo do jednačine:

$$-1 + v + V_1 = 0$$


Odavde slijedi:


$$v = -1$$

$$a = -0.001$$

$$U_v = V_3 = 2V$$

13. Primjenom metoda nezavisnih struja, odrediti struju i_2 .





$$\tilde{i} = \tilde{B}_f^T \cdot \tilde{i}_L$$

$$B_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g \\ -1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \end{bmatrix} = \tilde{B}_f^T \cdot \begin{bmatrix} i_d \\ i_e \\ i_f \\ i_g \end{bmatrix}$$

$$i_a = -i_d + i_f + i_g$$

$$i_b = -i_e + i_f + i_g$$

$$i_c = i_d - i_e$$

$$i_g = 5A$$

$$i_d = 2.5i_f$$


Primjenom II Kirhohovog zakona dolazimo do seta dodatnih jednačina:

$$8i_e - 40i_c + 2i_e = 0$$

$$64 + 40i_c - 8i_e - 80i_f = 0$$

Rešavanjem Sistema dolazimo do rešenja: $i_2 = i_e = 1.68A$

14. U kolu sa slike odrediti struju i_o i snagu strujnog generatora I_G .



Rešenje:

Primjena metoda potencijala čvorova nad čvorovima 1, 3 i 4:

$$\left(\frac{1}{3} + 1\right)V_1 = 4 + 2i = 4 + 2 \frac{V_1}{3} \Rightarrow V_1 = u = V_3 = 6V$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{6}\right)V_3 - \frac{1}{6}V_2 = 0 \Rightarrow V_2 = 4V_3 = 24V$$


$$\frac{-1}{4}V_2 - \frac{1}{2}V_5 = 0 \Rightarrow V_5 = -12V$$

$$V_4 = 0$$

$$i_o = \frac{-12V}{10\Omega} = -1.2A$$

$$P_{I_G} = I_G \cdot V_1 = 36W$$

15. U kolu sa slike odrediti struju ampermetra:



Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo:


$$2V_1 - 0.5V_2 - V_3 = 0$$

$$V_2 - 0.5V_1 = 9 + 3v$$

Kako je $V_1 = V_3$, a $v = V_1 - V_2$, rešavanjem sistema jednačina dobija se:

$$I_A = \frac{1}{5}A$$

16. U kolu sa slike odrediti napon u i snagu generatora U_G .



Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo sledeće jednačine:

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{12}\right)V_1 - \frac{1}{12}V_2 = \frac{7.6}{4}$$

$$\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{16}\right)V_3 - \frac{1}{8}V_2 - \frac{1}{16}V_4 = 0$$

$$\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{10}\right)V_5 - \frac{1}{2}V_4 = 10 + 2i$$

Sa slike vidimo da važi:

$$V_1 = 0$$

$$V_3 = 0$$

$$u = V_5$$

$$i = \frac{V_4}{3}$$

Rešavanjem sistema jednačina dolazimo do rešenja:


$$V_2 = -22.8V$$

$$V_4 = -2V_2 = 45.6V$$

$$u = 105.33V$$

$$P_{U_G} = U_G \cdot \frac{V_1 - V_2}{12} = 14.44W$$

17. Ekvivalentirati kolo Teveninovim generatorom između tačaka a i b.



Prvo tražimo napon Teveninovog generatora:

$$V_1 = V_2 = 4V$$


$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)V_2 - \frac{1}{8}V_3 = 0$$

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12}\right)V_4 - \frac{1}{6}V_3 - \frac{1}{2}V_1 = 0$$

$$V_3 = 12V$$

$$V_1 = V_4 = E_T = 5.33V$$

Otpornost Teveninovog generator određujemo tako što iskućimo nezavisne izvore u kolu, a zatim uvedemo testni generator između tačaka a i b.



Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo jednačine:

$$\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{2} + \frac{1}{12}\right)V_4 - \frac{1}{6}V_3 - \frac{1}{2}V_1 = I_T \cdot 10^3$$

$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8}\right)V_2 - \frac{1}{8}V_3 = 0$$

Kako je:


$$V_1 = V_2 = 0$$

$$U_T = V_4 = \frac{4}{3}I_T \cdot 10^3$$


Otpornost Teveninovog generatora je:

$$R_T = \frac{U_T}{I_T} = \frac{4}{3}k\Omega$$

Ekvivalentna šema kola je:



18. Odrediti pojačanje realnog operacionog pojačavače sa slike.



$$V_1 = V_+$$

$$v_{iz} = A \cdot (V_+ - V_-)$$

$$A = \frac{v_{iz}}{V_+}$$


Primjenom metoda potencijala čvorova dobijamo:

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{50}\right) \cdot V_1 - \frac{1}{50} V_2 = \frac{v_{ul}}{10}$$

$$V_1 = V_+ = \frac{5v_{ul} + v_{iz}}{6}$$

$$A = \frac{6v_{iz}}{5v_{ul} + v_{iz}}$$

19. Naći napon U_o u kolu sa slike.



Primjenom metoda potencijala čvorova dolazimo do seta jednačina:



$$\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{2}\right)V_1 - \frac{1}{8}V_2 - \frac{1}{2}V_4 = 1$$

$$\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12}\right)V_3 - \frac{1}{3}V_2 - \frac{1}{12}V_4 = \frac{1}{2}$$

Kako je $V_1 = 2V$ a $V_3 = 0$, dobijamo:

$$U_o = V_4 = 2V$$

20. Primjenom metoda nezavisnih napona odrediti struju i_2 .



$$Q_f = \begin{bmatrix} a & b & c & d & e & f & g & h \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\underset{\sim}{U} = \underset{\sim}{Q}_f^T \cdot \underset{\sim}{u}_T$$

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \\ u_e \\ u_f \\ u_g \\ u_h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \end{bmatrix}$$

$$u_e = u_c + u_d$$

$$u_f = -u_a + u_b$$

$$u_g = u_a - u_b + u_c + u_d$$

$$u_h = -u_b + u_d$$

Dodatne jednačine:

$$u_a = -\frac{u_d}{2}$$

$$u_b = -4V$$

Primjenom I Kirhohovog zakona nad čvorovima 4 i 5 kompletiramo sistem jednačina:

$$1 + \frac{1}{4}u_d = \frac{1}{2}u_c$$

$$\frac{u_g}{3} + 3i_2 + \frac{u_c}{2} = 0$$

$$\frac{u_d}{4} + 3i_2 + \frac{u_f}{6} + i_2 = 0$$

Rešavanjem sistema jednačina dobija se: $i_2 = 1.041A$

21. Na osnovu zadate matrice osnovnih kontura izvesti matricu osnovnih presjeka kola:


$$\tilde{B}_f = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{Q}_f = \begin{bmatrix} 1_{n \times n}; \tilde{Q}_{fl} \end{bmatrix}$$


$$\tilde{B}_f = \begin{bmatrix} \tilde{B}_{ft}; 1_{m \times m} \end{bmatrix}$$

$$\tilde{Q}_f \cdot \tilde{B}_f^T = 0 \Rightarrow \tilde{Q}_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

22. Odrediti napon U_R za $t > 0$, ako je za $t < 0$ kolo bilo u stacionarnom stanju.




Analiza kola za $t < 0$:



$$i_L(0^-) = \frac{10}{10+40} \cdot 2 = 0.4A$$

$$u_C(0^-) = 40 \cdot 0.4 = 16V$$

Analiza kola za $t > 0$:



$$4 = i_R + i_C + i_L \Rightarrow i_L = 4 - i_R - i_C = 4 - \frac{U_R}{10} - C \frac{du_C}{dt}$$

$$U_R = U_C \Rightarrow i_L = 4 - \frac{U_R}{10} - C \frac{du_R}{dt}$$

$$U_R = 40i_L + U_L = 40(4 - \frac{U_R}{10} - C \frac{du_R}{dt}) + L \frac{d}{dt}(4 - \frac{U_R}{10} - C \frac{du_R}{dt})$$

$$U_R = 160 - 4U_R - 20 \frac{du_R}{dt} - \frac{du_R}{dt} - 5 \frac{d^2 U_R}{dt^2}$$

$$(5D^2 + 21D + 5)U_R = 160$$

$$(D^2 + 4.2D + 1)U_R = 32$$

$$s_1 = -0.25$$

$$s_2 = -3.95$$

$$U_{R_h}(t) = Ae^{-0.25t} + Be^{-3.95t}$$

$$U_{R_p}(t) = 32$$

$$U_R(t) = Ae^{-0.25t} + Be^{-3.95t} + 32$$

$$U_C(0_-) = U_C(0_+) \Rightarrow A + B + 32 = 16 \Rightarrow A = -16 - B$$

$$i_L(0_-) = i_L(0_+) \Rightarrow 4 - \frac{U_R(0_+)}{10} - C \frac{du_R(0_+)}{dt} = 0.4A$$

$$4 - 1.6 - 0.5(-0.25A - 3.95B) = 0.4$$


$$0.25(-16 - B) - 3.95B = -2$$

$$-4.2B = 2 \Rightarrow B = -0.476$$


$$A = -15.524$$

$$U_R(t) = -15.524e^{-0.25t} - 0.476e^{-3.95t} + 32$$

23. Odrediti napon na kondenzatoru za $t > 0$, ako je za $t < 0$ kolo bilo u stacionarnom stanju.




Za $t < 0$:



$$i_L(0^-) = \frac{10}{15} \cdot 1.5 = 1A$$

$$u_C(0^-) = 5V$$

Za $t > 0$:



$$5.5 + i_L = i_{R1}$$

$$i_L + i_C + i_{R2} = 0$$

$$u_C = u_{R2}$$

$$i_L = -i_C - i_{R2} = -4 \frac{du_c}{dt} - \frac{u_c}{10}$$

$$i_{R1} = 5.5 - 4 \frac{du_c}{dt} - \frac{u_c}{10}$$

$$u_C - u_L - u_{R1} = 0$$

$$u_C - L \frac{di_L}{dt} - 5i_{R1} = 0$$

$$u_C - 1 \frac{d}{dt} (-4 \frac{du_c}{dt} - \frac{u_c}{10}) - 5(5.5 - 4 \frac{du_c}{dt} - \frac{u_c}{10}) = 0$$

$$u_C + 4 \frac{d^2 u_C}{dt^2} + \frac{1}{10} \frac{du_c}{dt} - 27.5 + 20 \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{2} u_C = 0$$

$$(4D^2 + 20.1D + 1.5)u_C = 27.5$$

$$(D^2 + 5.025D + 0.375)u_C = 6.875$$

Rešenje homogene diferencijalne jednačine je:

$$u_{C_h}(t) = Ae^{-0.07t} + Be^{-4.95t}$$

Partikularno rešenje je:

$$u_{C_p}(t) = 18.33$$

Potpuni odziv:

$$u_c(t) = Ae^{-0.07t} + Be^{-4.95t} + 18.33$$

Iz početnih uslova važi:

$$u_c(0^-) = u_c(0^+) = A + B + 18.33 = 5 \Rightarrow A = -13.33 - B$$

$$i_L(0^-) = i_L(0^+) = 1A = -4 \frac{du_c(0^+)}{dt} - \frac{u_c(0^+)}{10} = -4(-0.07A - 4.95B) - 0.5$$


Rešavanjem sistema jednačina dobijamo:

$$A = -13.6$$

$$B = 0.268$$

$$u_c(t) = -13.6e^{-0.07t} + 0.28e^{-4.95t} + 18.33$$

24. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačima odrediti napon V_o .



$$V_1 = V_2 = 6mV$$

$$V_3 = 0V$$

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{30}\right)V_3 - \frac{1}{10}V_2 - \frac{1}{30}V_4 = 0$$

$$\Rightarrow -3V_2 - V_4 = 0$$


$$V_4 = -3V_2 = -18mV$$

$$V_5 = V_4$$

$$\left(\frac{1}{40} + \frac{1}{8}\right)V_5 - \frac{1}{8}V_6 = 0$$

$$V_o = V_6 = \frac{6}{5}V_5 = -21.6mV$$

25. Za kolo sa slike sa idealnim operacionim pojačavačima odrediti napon V_o .



$$V_1 = 0V$$

$$V_3 = 0V$$

$$\frac{4}{20K} = -\frac{V_2}{40K}$$


$$V_2 = -8V$$


$$\left(\frac{1}{20K} + \frac{1}{10K} + \frac{1}{25K} + \frac{1}{100K}\right)V_3 - \frac{1}{20K}V_2 - \frac{1}{100K}V_4 = \frac{6}{25K} + \frac{2}{10K}$$

$$\frac{-8}{20} - \frac{1}{100}V_4 = \frac{6}{25} + \frac{2}{10}$$


$$\Rightarrow V_o = V_4 = -4V$$

26. Koristeći topološke matrice, napisati jednačine prema metodu nezavisnih napona za kolo prema šemi sa slike i izračunati struju I_o . Nezavisni naponi su određeni osnovnim presjecima.





Graf kola:



$$Q_f = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{U} = \tilde{Q}_f^T \cdot \tilde{u}_T$$

$$\begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \\ u_d \\ u_e \\ u_f \end{bmatrix} = \tilde{Q}_f^T \begin{bmatrix} u_a \\ u_b \\ u_c \end{bmatrix}$$

$$u_d = -u_b - u_c$$

$$u_e = -u_a - u_b$$

$$u_f = -u_a + u_c$$

Za kolo sa slike takođe važi:

$$u_a = -24V$$

$$u_c = -4I_o = -\frac{4}{10}u_e$$

Kada ovo uvrstimo u sistem jednačina dobijen preko topološke matrice, dobijamo:

$$u_d = -u_b + 0.4u_e$$

$$u_e = 24 - u_b$$

$$u_f = 24 - 0.4u_e$$

Kako je $u_b = 24 - u_e$, onda je:

$$u_d = -24 + u_e + 0.4u_e = -24 + 1.4u_e$$

Primjenom I Kirhohovog zakona dolazimo do jednačina:

$$i_e + i_d = i_b$$

$$\Rightarrow \frac{u_e}{10} + \frac{u_d}{4} = \frac{u_b}{12}$$


$$1.2u_e + 3u_d = u_b$$

Iz prethodnih jednačina slijedi:


$$1.2u_e - 72 + 4.2u_e = 24 - u_e$$

Dobijamo da je $u_e = 15V$, a $I_o = \frac{u_e}{10} = 1.5A$


27. Koristeći topološke matrice, napisati jednačine prema metodu nezavisnih struja za kolo prema šemi sa slike i izračunati struju i_x . Nezavisne struje su određene osnovnim konturama.



Rešenje:



Odgovarajući graf:



U matrici kontura svaka vrsta odgovara jednoj konturi (1. vrsta odgovara 1. konturi itd.) a kolone odgovaraju redom granama [a,b,c,d,e,f].

$$B_f = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\tilde{i} = \tilde{B}_f^T \cdot \tilde{i}_L$$

$$\begin{bmatrix} i_a \\ i_b \\ i_c \\ i_d \\ i_e \\ i_f \end{bmatrix} = \tilde{B}_f^T \begin{bmatrix} i_d \\ i_e \\ i_f \end{bmatrix}$$

$$i_a = i_d - i_f$$

$$i_b = i_d - i_e - i_f$$

$$i_c = i_e + i_f$$

Za kolo sa slike takođe važi:

$$i_e = 4i_a$$

$$i_d = 4A$$

Kada ovo uvrstimo u sistem jednačina dobijen preko topološke matrice, dobijamo:

$$i_a = 4 - i_f$$

$$i_b = 4 - 4i_a - i_f$$

$$i_c = 4i_a + i_f$$

Kako je $i_f = 4 - i_a$, onda je:

$$i_b = 4 - 4i_a - 4 + i_a = -3i_a$$

$$i_c = 4i_a + 4 - i_a = 3i_a + 4$$

Primjenom II Kirhohovog zakona dolazimo do rešenja:

$$4i_a + 3i_b - 2i_c - 6i_f = 0$$

Tj.

$$4i_a - 9i_a - 6i_a - 8 - 24 + 6i_a = 0$$

$$-5i_a = 32$$

$$i_a = i_x = -6.4A$$